

t21_waybel32

(TMaq49wYDMnvKkH3jsZNGhf6eLackK7S8Taw)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_waybel_9 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_domain_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (\neg(\neg r1_xboole_0 X0 X1) \wedge (\forall X2. \neg X2 \in k3_xboole_0 X0 X1)) \wedge (\neg(\exists X2. X2 \in k3_xboole_0 X0 X1) \wedge (r1_xboole_0 X0 X1)) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X2 \in k2_pre_topc X0 X1) \Leftrightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\neg(v3_pre_topc X3 X0) \wedge ((X2 \in X3) \wedge (r1_xboole_0 X1 X3)))))))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X2 \in k5_waybel_0 X0 X1) \Leftrightarrow (r1_orders_2 X0 X2 X1)))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 X0)) \Rightarrow (k6_domain_1 X0 X1 = k1_tarski X1) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_waybel_9 X0) \Rightarrow ((l1_pre_topc X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 X0)) \Rightarrow (m1_subset_1 (k6_domain_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(X2 = k3_xboole_0 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3.(X3 \in X2) \Leftrightarrow ((X3 \in X0) \wedge (X3 \in X1))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v13_waybel_0 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\ X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (((X2 \in X1) \wedge (r1_orders_2 X0 X2 X3)) \Rightarrow (X3 \in X1)))))) \end{aligned} \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X1 = k1_tarski X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X1) \Leftrightarrow (X2 = X0)) \quad (11)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_waybel_9 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k5_waybel_0 X0 X2 = k2_pre_topc \\ X0 (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X2))) \wedge (v3_pre_topc X1 X0)) \Rightarrow (\\ v13_waybel_0 X1 X0))) \end{aligned}$$